

Skojevska Organizacija u zase-  
oku Ruparima; selo Kola prenosi  
partizansku poštu kroz neprijate-  
ljsku teritoriju.

OVO JE BILO MJESECA JUNA 1943. godine

Stamarević rođena Gajić (Gojka) Milica rodom iz Kola, sada  
nastanjena u Banjoj Luci,

### I Z J A V I

Mjeseca juna 1943. godine, preko naših saradnika sa  
terena koji su kontrolisali četnici, Skojevska organizacija u  
Ruparima dobila je jedno pismo u koverti zatvorenoj, da se prebaci  
u Banjaluku do jednoga druga koji je takodjer bio naš saradnik i  
bio je zaposlen u pilani u Gornjem Šeheru. Uz pismo stajalo je  
drugo pismo adresirano šifrom koja je značila našu Skojevstvu  
organizaciju, u kome je stajalo gde se priloženo je pisno ima  
predati i da se na isto, po svaku cijenu, treba donijeti odgovor.

Ovaj zadatak u to vrijeme bio je vrlo težak i delikatan,  
još kad se uzme u obzir i to, da niko nije mogao proći u grad  
Banjaluku bez četničke dozvole i njemačke potvrde koja se ima  
da stavi na četničku dozvolu. Na sastanku SKOJA diskutovali smo  
ko bi se moga primiti ovoga zadatka, i na koncu kad sam vidjela  
da ni jedan član nebi mogao ovaj posao obaviti, ja sam se pri-  
mila da to uzmem na sebe. Tako sam krenila jedno jutro i došla  
do četničke straže koja je bila u selu Rekavicama u Škaljku kući  
trgovca Zagorca i tražila sam dozvolu da odem u grad, radi toga  
što mi je majka jako bolesna i da tamo za majku kupim potrebne  
lijekove. Četnici su u to povjerovali te sam dobila dozvolu da  
mogu doći do grada a u predgradju grada ima jedna straža četni-  
čka koja dalje daje odobrenje za ulazak u grad. Krenila sam  
iz Rekavice i stigla sam do predgradja (Gornjeg Šehera) i nai-  
šla na četničku stražu. Ovdje je na straži bio jeda naš dobar

simpatizer i saradnik koga su četnici silom mobilisali u svoje redove. On se je začvio kad je mene viđio i da oču da idem u grad znajući da sam kompromitovana. Ja sam mu nazovjesta da po svaku cijenu morem da idem u grad, a da sam kod prve straže rekla da idem kupovati majci lijek. On me je savjetovao kako i kuda mogu proći da ne nađjem na nekoga poznata, potvrdio mi dozvolu i krenila sam u grad.

Kad sam došla u Gornji Šeher otisla sam do pilane, te sam po ugovorenoj lozini našla druga do koga sam poslata, i predala mu pismo koje nijesam nosila sobom u grad nego u samarskoj stelji na konju moga jednog komšije, koji je toga dana po zadataku išao u grad tobože da tera drva na prodaju, a nosio je to pismo. Po predaji pisma, nakon kraćeg vremena ovaj drug mi je predao jedan paket težak oko dva kilograma i skrenio mi pažnju da ga dobro čuvam, da nebi pao u ruke neprijatelju. Onaj čovjek koji je donio pismo u stelji, sa njime sam se posavjetovale i ovaj paket smo raspakovali u kom su bili neki štampani letci, koje smo zbili u slamu u samarsku stelju i tako pronijeli ovaj materijal da niko nije se mogao sjetiti da može ma šta biti u samaru. Kad sam došla kući, ponovo sam spakovala ove letke, i adresirala na Jurišića Mladju u Ribnik, koji je nam i poslao ono pismo za Banjaluku. Paket je bio poslat u Ribnik putem naše veze i kasnije sam doznala da je isti na vrijeme tamo prispiо.

BANJALUKA.

25.januara 1963. godine.

( Stanarević Milica )

..... Stanarević Milica .....

DA JE PREDNEKAZAMU DALA I SVOJERUČNO  
JE POTPISALA STANAREVIĆ MILICA,



T V R D I :

Milice Jeseć